



REVIZIJA. RAČUNOVODSTVO. FINANSIJSKI KONSALTING
AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ BB SARAJEVO
www.recons.ba

IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
ASOCIJACIJA KOMPOZITORA - MUZIČKIH STVARALACA
AMUS Sarajevo
za period 01.01.-31.12.2016. godine

Sarajevo, mart 2017. godine

Sadržaj

	Stranica
IZVJEŠTAJ O OBAVLJENOJ REVIZIJI.....	1
OSNOVNI PODACI O AMUS-u	3
RAČUNOVODSTVENE POLITIKE.....	4
FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI.....	6
 ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE:	
1. PRIHODI I RASHODI	8
2. STALNA SREDSTVA	13
3. TEKUĆA SREDSTVA.....	14
4. TRAJNI IZVORI	17
5. OBAVEZE.....	17
6. NOVČANI TOKOVI.....	18
7. UGOVORI SA KORISNICIMA AUTORSKIH PRAVA	19
8. RASPODJELA AUTORSKIH NAKNADA	33
9. KONTROLA POREZNE UPRAVE FBIH	34
10. IZVJEŠTAJ O SUDSKIM SPOROVIMA	38



Revizija. Računovodstvo. Finansijski konsalting
Azize Šaćirbegović bb Sarajevo

IZVJEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA

članovima AMUS-a

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca (AMUS) koji se sastoje od bilansa stanja na dan 31.12.2016. godine, bilansa uspjeha, izvještaja o novčanim tokovima i izvještaja o promjenama na kapitalu za godinu koja je završila na taj dan, te reviziju usklađenosti poslovanja sa Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, drugim relevantnim propisima i zaključenim ugovorima, te pregleda značajnih računovodstvenih politika i drugih zabilješki uz finansijske izvještaje.

Odgovornost Uprave

Uprava AMUS-a je odgovorna za vođenje knjigovodstvene evidencije u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i za one interne kontrole za koje Uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja finansijskih izvještaja koji ne sadrže značajno pogrešno prikazivanje usljed prevare ili pogreške.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je izraziti mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu revizije koju smo obavili. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju da postupamo u skladu sa etičkim standardima i planiramo, te obavimo reviziju na način da steknemo razumno uvjerenje o tome jesu li finansijski izvještaji bez značajnog pogrešnog prikazivanja. Revizija uključuje obavljanje procedura radi dobijanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama u finansijskim izvještajima. Odabrane procedure zavise od revizorove prosudbe, kao i od procjene rizika značajnog pogrešnog prikazivanja finansijskih izvještaja usljed prevare ili pogreške. Za potrebe procjene rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i fer prezentaciju finansijskih izvještaja AMUS-a u svrhu određivanja revizorskih procedura u datim okolnostima, ali ne i u svrhu davanja mišljenja o funkcionisanju internih kontrola. Revizija također uključuje ocjenjivanje adekvatnosti primijenjenih računovodstvenih politika i razumnosti računovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenu sveukupne prezentacije finansijskih izvještaja. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za izražavanje našeg mišljenja

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Mišljenje o finansijskim izvještajima AMUS

Prema našem mišljenju, finansijski izvještaji AMUS-a predstavljaju istinito, u svim značajnim aspektima, finansijski položaj AMUS-a na dan 31.12.2016. godine, rezultat poslovanja, promjene u kapitalu i novčani tok za period od 01.01. do 31.12.2016. godine, u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Mišljenje o finansijskom poslovanju AMUS

Prema našem mišljenju, finansijsko poslovanje AMUS tokom 2016. godine je, u svim značajnim aspektima, usklađeno sa Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, aktima AMUS-a i zaključenim ugovorima.

Ne uslovljavajući naše mišljenje o finansijskim izvještajima za godinu koja završava na dan 31.12.2016. godine kao ni mišljenje o finansijskom poslovanju AMUS tokom 2016. godine, skrećemo pažnju na implikacije Rješenja Porezne uprave FBiH br. 13-09-02-15-11-480/15 od 03.06.2016. godine po finansijski položaj Asocijacije AMUS (detaljnije u zabilješci 9. Kontrola Porezne uprave FBiH, koja počinje na 34. strani revizorskog izvještaja).

RECONS d.o.o. Sarajevo

Nedžad Grcić, direktor

Sarajevo, 14.03.2017. godine



Ovlašteni revizori

Damir Nurkić, broj licence: 3090029129

Enver Beganović, broj licence: 3030162105

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

II OSNOVNI PODACI O AMUS-u

AMUS je Udruženje „Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca“ osnovano još 1946. godine. U decenijama postojanja kroz evidenciju je prošlo više hiljada članova. U postratnom periodu Udruženje je nastavilo svoj rad te je upisano u registar udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Izmjene i dopune Statuta AMUS-a i usklađivanje sa odredbama novog Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i Zakona o udruženjima i fondacijama su registrovane Rješenjem Ministarstva pravde broj: 01/6-67-RS/02 od 12.01.2012.godine. Posljednje izmjene i dopune, uključujući i upis novog Statuta AMUS-a u Registar udruženja Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, izvršene su 08.03.2016. godine.

Sjedište AMUS-a je u Sarajevu, Obala Kulina bana 22. Adrese podružnica AMUS-a su: Banjaluka, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 85; Mostar, ulica Kneza Branimira bb.

Djelatnost AMUS-a je kolektivno ostvarivanje prava autora muzičkih djela.

Predsjednik Skupštine AMUS-a je Edin Dervišhalidović, a potpredsjednik je Julio Marić (do 15.02.2016. godine), odnosno Mladen Matović (od 15.02.2016. godine).

Članovi Upravnog odbora su:

- Davor Sučić, predsjednik od 03.11.2015. godine
- Nedim Babović, potpredsjednik od 29.03.2016. godine
- Igor Vukojević, potpredsjednik do 29.03.2016. godine
- Amir Šehić, član
- Ibro Mangafić, član
- Maja Sarihodžić, član
- Nedžad Imamović, član

Članovi Nadzornog odbora su:

- Hamza Ražnatović, predsjednik
- Almas Smajlović, član
- Zijo Rizvanbegović, član

Generalni direktor Stručne službe je Lejla Trnčić (od 15.12.2015. godine kao vršilac dužnosti, a od 05.01.2016. godine na mandatni period od 5 godina).

AMUS je registrovan za direktne poreze pod brojem 4200960120004, a za indirektne poreze pod brojem 200960120004.

Platni promet AMUS-a obavlja se putem transakcijskog računa kod Unicredit banke broj 3389002205862169. U 2015. godini je otvoren devizni račun (EUR) kod Unicredit banke.

Prosječan broj zaposlenih u 2016. godini je 16 (2015: 11).

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

III PRIMIJENJENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Finansijski izvještaji za 2016. godinu sačinjeni su u skladu sa odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji, Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (MSFI) i Računovodstvenim politikama AMUS Sarajevo. Valuta izvještavanja je konvertibilna marka (1 EUR = 1,9558 KM). Udruženje je pripremilo svoje finansijske izvještaje u skladu sa računovodstvenom osnovom nastanka događaja, osim Izvještaja o novčanim tokovima koji je pripremljen na gotovinskoj osnovi. Primijenjene računovodstvene politike AMUS Sarajevo su usklađene sa odredbama Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS).

Prihodi i rashodi

Prihodi od pružanja usluga su priznati po izvršenju i fakturisanju usluga, koje kupac nije osnovano osporio.

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktne povezanosti između nastalih troškova i stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Priznavanje rashoda vrši se istodobno sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava.

Stalna sredstva

Stalna sredstva se početno vrednuju po nabavnoj vrijednosti. Nakon početnog priznavanja, stalna sredstva se iskazuju po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava tokom procijenjenog vijeka trajanja dugotrajne imovine.

Potraživanja od kupaca i obaveze prema dobavljačima

Potraživanja od kupaca se iskazuju u iznosima za koje se očekuje da će biti naplaćeni, odnosno po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za ispravku vrijednosti (otpis potraživanja).

Obaveze prema dobavljačima se iskazuju u iznosima za koje se očekuje da će biti plaćeni, odnosno po fakturnoj vrijednosti.

Rezervisanja za autorske honorare

Rezervisanja za autorske honorare (odložene obaveze) na datum bilansiranja se evidentiraju u iznosu pozitivne razlike između ukupne imovine AMUS na datum bilansiranja i tekućih obaveza na isti dan.

Trošak rezervisanja za autorske honorare za period izvještavanja jednak je razlici u visini rezervisanja za autorske honorare na početku i na kraju perioda izvještavanja.

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Rezultat perioda

Višak prihoda nad rashodima se, prije sačinjavanja finansijskog izvještaja, raspoređuje u korist rezervacije za autorske honorare, tako da se u bilansu uspjeha iskazuju ukupni prihodi i ukupni rashodi u jednakom iznosu, odnosno rezultat perioda u iznosu od 0 KM.

Višak rashoda nad prihodima se, prije sačinjavanja finansijskog izvještaja, pokriva na teret rezervacije za autorske honorare, tako da se u bilansu uspjeha iskazuju ukupni prihodi i ukupni rashodi u jednakom iznosu, odnosno rezultat perioda u iznosu od 0 KM.

Trajni izvori

Obzirom da se ukupna imovina AMUS, nakon podmirenja tekućih obaveza, rezerviše na ime budućih isplata autorskih honorara članovima AMUS, trajni izvori Udruženja se na datum bilansiranja iskazuju u iznosu od 0 KM.

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

IV FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI

BILANS USPJEHA
za period 01.01.-31.12.2016. godine

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Prihodi od usluga	3.552.263	2.778.145
Prihodi iz budžeta	5.000	5.000
Ostali prihodi	3.570	88.871
Ukupni prihodi	3.560.833	2.872.016
Autorski honorari	1.970.849	1.865.733
Primanja zaposlenih	799.306	597.929
Usluge	325.603	198.457
Materijalni troškovi	21.029	13.827
Amortizacija	10.224	7.469
Ostali rashodi	433.822	188.601
Ukupni rashodi	3.560.833	2.872.016
Rezultat	0	0

BILANS STANJA
na dan 31.12.2016. godine

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
Oprema i inventar	48.538	27.232
Stalna sredstva	48.538	27.232
Novac	1.641.192	832.257
Potraživanja iz poslovanja	1.330.497	1.226.538
Ostala potraživanja	10.006	68.000
Razgraničenja	85.747	85.747
Tekuća sredstva	3.067.442	2.212.542
Aktiva	3.115.980	2.239.774
Neraspoređeni višak prihoda	0	0
Trajni izvori	0	0
Autorski honorari (rezervisanje)	3.040.876	2.192.091
Tekuće obaveze	72.104	44.683

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Pozajmice	3.000	3.000
Obaveze	3.115.980	2.239.774
Pasiva	3.115.980	2.239.774

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA
za period 01.01.-31.12.2016. godine

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Višak prihoda/rashoda	0	0
Amortizacija	10.224	7.469
Smanjenje (povećanje) potraživanja	-45.964	-142.297
Smanjenje (povećanje) razgraničenja	0	
Povećanje (smanjenje) tekućih obaveza	27.420	2.535
Povećanje (smanjenje) rezervisanja	848.785	-467.020
A) Novčani tok operativnih aktivnosti	840.465	-599.313
Nabavka stalnih sredstava	-31.530	-4.499
B) Novčani tok ulagačkih aktivnosti	-31.530	-4.499
Primljenje (vraćene) pozajmice	0	0
C) Novčani tok finansijskih aktivnosti	0	0
Neto novčani tok od sveukupnih aktivnosti (A+B+C)	808.935	-603.812
Novac na početku perioda	832.257	1.436.069
Novac na kraju perioda	1.641.192	832.257

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U KAPITALU
za 2016. godinu

Opis	Iznos
Neraspoređeni višak prihoda na 31.12.2014.	0
Rezultat za period 01.01.-31.12.2015.	0
Neraspoređeni višak prihoda na 31.12.2015.	0
Rezultat za period 01.01.-31.12.2016.	0
Neraspoređeni višak prihoda na 31.12.2016.	0

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

V ZABILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

1. PRIHODI I RASHODI

U bilansu uspjeha za period 01.01.-31.12.2016. godine su iskazani ukupni prihodi u iznosu od 3.560.833 KM, odnosno ukupni rashodi u istom iznosu.

1.1. Prihodi

1.1.1. Prihodi od usluga

Prihodi od usluga ostvareni u 2016. godini, u ukupnom iznosu od 3.552.263 KM, odnose se na sljedeće korisnike usluga organizacije AMUS:

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Kablovski emiteri	1.992.212	1.817.073
RTV emiteri	438.408	459.525
Korisnici paušalci	250.778	208.409
Tržni centri i ugostitelji	379.348	144.138
Prihodi ostvareni preko zastupnika	279.992	0
Koncerti	108.448	137.239
Inozemni prihodi	103.077	11.761
Prihodi od usluga	3.552.263	2.778.145

Prihodi ostvareni preko zastupnika u iznosu od 279.992 KM odnose se na kategorije tržni centri, ugostitelji i paušalci, gdje su uz posredovanje zastupnika zaključeni ugovori, uz naknadu zastupniku u iznosu naknade po ugovoru za jedan mjesec.

Inozemni prihodi u iznosu od 103.077 KM odnose se na prihode od inostranih organizacija za zaštitu autorskih prava: SOKOJ u iznosu od 79.206 KM i ZAMP u iznosu od 23.871 KM.

1.1.2 Prihodi iz budžeta

U 2016. godini su iskazani budžetski prihodi u iznosu od 5.000 KM, što se odnosi na sredstva koja je AMUS-u uplatila Fondacija za muzičke, scenske i likovne umjetnosti, a po osnovu ugovora o dodjeli i korištenju sredstava zaključenog 28.04.2016. godine, na ime sufinansiranja programa pod nazivom „Kreativnost - pokretač kulturnog razvoja“.

1.1.3 Ostali prihodi

Iskazani su ostali prihodi u iznosu od 3.570 KM, što se odnosi na sljedeće stavke:

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Prihodi iz osnova potraživanja od zaposlenih		68.000
Prihodi iz ranijeg perioda	3.390	19.179
Ostali prihodi	180	1.692
Ostali prihodi	3.570	88.871

1.2. Rashodi

1.2.1. Autorski honorari

Troškovi autorskih honorara, obračunati za period 01.01.-31.12.2016. godine u iznosu od 1.970.849 KM, se sastoje iz autorskih honorara isplaćenih tokom 2016. godine (za obračunski period 01.01.-31.12.2015. godine) i promjene rezervacije za autorske honorare koji će biti isplaćeni u budućem periodu, kako slijedi:

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Autorski honorari (isplate)	1.122.064	2.332.753
Autorski honorari (promjena rezervacije)	848.785	-467.020
Autorski honorari (ukupno)	1.970.849	1.865.733

Autorski honorari isplaćeni tokom 2016. godine u ukupnom iznosu od 1.122.064 KM se sastoje od netto iznosa i poreza na dohodak (i dr. dažbina) kako slijedi:

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Netto naknada	946.486	2.018.734
Porez na dohodak i dr. dažbine	78.959	314.019
Isplate stranim organizacijama	96.619	
Autorski honorari isplate	1.122.064	2.332.753

Isplate drugim organizacijama u iznosu od 96.619 KM odnose se na naknadu isplaćenu organizaciji ZAMP, za prava autora koji su članovi te organizacije.

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Rezervisanje za autorske honorare u 2016. godini (rashod) u iznosu od 848.785 KM predstavlja razliku između rezervisanog iznosa (odložene obaveze) na dan 31.12.2016. godine u iznosu od 3.040.876 KM i rezervisanog iznosa (odložene obaveze) na dan 31.12.2015. godine u iznosu od 2.192.091 KM.

1.2.2. Primanja zaposlenih

Troškovi zaposlenih i vanjskih saradnika Asocijacije, koji su u 2016. godini iznosili ukupno 799.306 KM, imaju sljedeću strukturu:

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Troškovi plata	420.483	433.148
Ostala prava zaposlenih	64.295	48.518
Dnevnice i putni troškovi	61.095	19.420
Naknade vanjskim saradnicima	253.433	96.843
Primanja zaposlenih	799.306	597.929

1. Troškovi plata zaposlenih se sastoje iz netto plate, poreza, doprinosa i ostalih dažbina kako slijedi:

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Netto od poreza	239.356	244.967
Doprinosi	156.257	161.026
Porez na dohodak	20.597	22.770
Naknade (dažbine)	4.273	4.385
Plate	420.483	433.148

2. Ostala prava zaposlenih se odnose na sljedeće stavke:

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Topli obrok	45.469	33.728
Prevoz radnika	8.228	5.224
Regres	8.936	9.566

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Ostala prava zaposlenih	1.662	0
-------------------------	-------	---

Ostala prava zaposlenih	64.295	48.518
--------------------------------	---------------	---------------

3. Dnevnice i putni troškovi su obračunati kako slijedi:

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Dnevnice	8.698	5.503
Noćenje i prijevoz	38.864	10.843
Upotreba privatnog vozila	13.533	3.074
Dnevnice i putni troškovi	61.095	19.420

3. Naknade vanjskim saradnicima u ukupnom iznosu od 253.433 KM (brutto, sa dažbinama) se odnose na:

- upravni odbor i nadzorni odbor u ukupnom iznosu od 105.889 KM (netto naknada 86.416 KM, dažbine 19.473 KM);
- predsjedništvo u ukupnom iznosu od 9.148 KM (netto naknada 7.700 KM, dažbine 1.448 KM);
- ostali ugovori u ukupnom iznosu od 101.235 KM (netto naknada 86.407 KM, dažbine 14.828 KM);
- spoljnji saradnici (agenti) u ukupnom iznosu od 37.161 KM (netto naknada 32.510 KM, dažbine 4.651 KM).

1.2.3. Usluge

Troškovi vanjskih usluga za period 01.01.-31.12.2016. godine u ukupnom iznosu od 325.603 KM se odnose na sljedeće stavke:

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Zakupnine, licence, održavanje	55.550	16.312
Marketing i reprezentacija	37.046	4.302
Bankarske provizije	6.121	4.092
Telefon, hosting, web dizajn i sl.	37.978	15.047
Advokati, knjigovodstvo, revizija, konsalting	135.609	89.673
Takse, naknade i članarine	19.194	23.147

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Ostali troškovi poslovanja	34.105	45.884
Troškovi usluga	325.603	198.457

1.2.4. Materijalni troškovi

Materijalni troškovi nastali u 2016. godini u iznosu od 21.029 KM imaju sljedeću strukturu:

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Materijal	15.292	8.045
Sitan inventar	908	1.738
Energija	4.829	4.044
Materijalni troškovi	21.029	13.827

1.2.5. Amortizacija

Obračunata je amortizacija inventara i opreme za 2016. godinu u iznosu od 10.224 KM (2015: 7.469 KM).

1.2.6. Ostali rashodi

Ostali rashodi iskazani u ukupnom iznosu od 433.822 KM se odnose na sljedeće stavke:

Opis	Iznos	
	2016.	2015.
Humanitarni rashodi	136.284	84.450
Troškovi kulturne namjene	246.629	21.576
Otpis nenaplativih potraživanja	4.468	51.833
Ostali rashodi	46.441	30.742
Ostali rashodi	433.822	188.601

U okviru ostalih rashoda iskazan je iznos od 45.000 KM koji se odnosi na dio nagrada zaposlenima za 2016. godinu, koje su isplaćene kompenzacijom za potraživanje AMUS (obavezu zaposlenih) iz 2015. godine.

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

2. STALNA SREDSTVA

U bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine su iskazana stalna sredstva (inventar i oprema) u iznosu od 48.538 KM. Promjene na ovoj bilansnoj poziciji su knjigovodstveno evidentirane kako slijedi:

R. br.	O P I S	Inventar i oprema
NABAVNA VRIJEDNOST		
1	Početno stanje 01.01.2016.	43.758
2	Nabavke u 2016. god.	31.530
3	Prodaje i rashodovanja	
4	Stanje 31.12.2016. godine	75.288
ISPRAVKA VRIJEDNOSTI		
5	Početno stanje 01.01.2016.	16.526
6	Amortizacija 2016. god.	10.224
7	Prodaje i rashodovanja	
8	Stanje 31.12.2016. godine	26.750
SADAŠNJA VRIJEDNOST		
Stanje 01.01.2016. (1-5)		27.232
Stanje 31.12.2016. (4-8)		48.538

U 2016. godini su nabavljena stalna sredstva u iznosu od 31.530 KM (2015: 4.499 KM).
Obračunata je amortizacija za 2016. godinu u iznosu od 10.224 KM (2015: 7.469 KM).

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

3. TEKUĆA SREDSTVA

3.1. Novac

U bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine je iskazan novac na žiro računu i u blagajni u iznosu od 1.641.192 KM, kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
Žiro račun Unicredit KM	1.530.261	816.589
Devizni račun Unicredit EUR	109.507	13.081
Blagajna	1.424	2.587
Novac	1.641.192	832.257

Sve novčane transakcije u vezi sa naplatom naknada od korisnika muzičkih autorskih prava vršene su bezgotovinski, preko transakcijskog računa kod Unicredit banke d.d. Mostar.

Sve novčane transakcije u vezi sa isplatom tantijema imaojcima autorskih prava, primanja zaposlenih i vanjskih članova (nadzorni odbor, upravni odbor, predsjedništvo, ugovori o djelu) vršene su bezgotovinski, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Putem blagajne su tokom 2016. godine vršena plaćanja sitnih materijalnih troškova u ukupnom iznosu od 14.227 KM, u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu plaćanja gotovim novcem.

3.2. Potraživanja iz poslovanja

U bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine su iskazana potraživanja iz poslovanja u iznosu od 1.330.497 KM, po kategorijama korisnika kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
Kupci paušal	151.018	126.407
Kupci RTV emiteri	391.908	362.550
Kupci koncerti	46.646	52.617
Kupci kablovski emiteri	288.684	312.665
Kupci tržišni centri	28.764	5.072
Kupci hoteli	16.074	13.567
Emiteri tužena lica	301.345	353.660
Kupci (preko agenta)	106.058	0
Potraživanja iz poslovanja	1.330.497	1.226.538

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Potraživanja od RTV emitera na dan 31.12.2016. godine u ukupnom iznosu od 391.908 KM se sastoje iz sljedećih značajnih potraživanja od korisnika usluga organizacije:

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
Open Broadcasting Network d.d.	116.559	0
Pink BH Company d.o.o.	38.570	38.570
Radio Kameleon d.o.o.	18.555	7.723
Radio Bobar d.o.o.	14.649	15.483
RTVBN d.o.o.	9.127	11.203
RTV USK d.o.o.	8.602	68.347
Hayat d.o.o.	6.725	19.482
Zbir potraživanja	212.787	160.808
ostali RTV emiteri	179.121	201.742
Ukupno RTV emiteri	391.908	362.550

Potraživanja od kablovskih emitera na dan 31.12.2016. godine u ukupnom iznosu od 288.684 KM se sastoje iz sljedećih značajnih potraživanja od korisnika usluga organizacije:

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
BH Telekom d.d.	102.382	93.465
AKOP Net d.o.o.	97.283	115.433
Telemach d.o.o.	77.530	28.342
Total TV BH d.o.o.	3.126	59.240
BHB Cable d.o.o.	0	12.002
Zbir potraživanja	280.321	308.482
ostali kablovski emiteri	8.363	4.183
Ukupno kablovski emiteri	288.684	312.665

Potraživanja od tuženih emitera na dan 31.12.2016. godine u ukupnom iznosu od 301.345 KM se sastoje iz sljedećih utuženih potraživanja:

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
RTM TV1 d.o.o.	112.829	112.829
RTRS d.o.o.	23.996	23.996
IPC Kozarski vjesnik d.o.o.	19.806	19.806
Bel Kanal d.o.o.	15.255	15.255
Nes Radio NIGD DNN d.o.o.	13.156	13.156

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Zbir potraživanja	185.042	185.042
ostali tuženi emiteri	116.303	168.618
Ukupno tuženi emiteri	301.345	353.660

3.3. Ostala potraživanja

U bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine su iskazana ostala potraživanja u iznosu od 10.006 KM.

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
Potraživanja od zaposlenih	0	68.000
Akontacije tantijema za 2016.	9.506	0
Pozajmice	500	0
Ostala potraživanja	10.006	68.000

Potraživanja od zaposlenih na dan 31.12.2015. godine u iznosu od 68.000 KM se odnose na neosnovano isplaćeni bonus zaposlenicima stručne službe AMUS u oktobru 2015. godine. Potraživanje od Mirze Hajrića u iznosu od 23.000 KM je uplaćeno na žiro račun AMUS u navedenom iznosu. Potraživanje od zaposlenika AMUS u ukupnom iznosu od 45.000 KM je naplaćeno putem kompenzacije za tekuće obaveze AMUS prema zaposlenicima (Odluka O-41/09-16 od 30.09.2016. godine).

3.5. Kratkoročna razgraničenja

U bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine su iskazana kratkoročna razgraničenja u iznosu od 85.747 KM, što se odnosi na dio izlaznog PDV naknadno obračunatog od strane inspekcije UINO, koji AMUS namjerava prevaliti na kablovske emitere članove AKOP BiH.

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
Kratk. razgr. – AKOP BiH	85.747	85.747

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

4. TRAJNI IZVORI

U bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine su iskazani trajni izvori (neraspoređeni višak prihoda nad rashodima) u iznosu od 0 KM, kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
Neraspoređeni višak prihoda	0	0

5. OBAVEZE

5.1. Tekuće obaveze

U bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine su iskazane tekuće obaveze u iznosu od 72.104 KM, što se odnosi na sljedeće stavke:

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
Dobavljači	993	452
Naknade fizičkim licima	32.683	3.200
Porez na dodanu vrijednost	38.428	41.031
Tekuće obaveze	72.104	44.683

Strukturu obaveza za naknade fizičkim licima prema stanju na dan 31.12.2016. godine čine: obaveze za decembarsku platu (poreze i doprinose) u iznosu od 18.975 KM, obaveze za tantijeme u iznosu od 10.823 KM i ostale obaveze za naknade fizičkim licima u iznosu od 2.885 KM.

Obaveza za PDV na dan 31.12.2016. godine se odnosi na PDV prijavu za decembar 2016. godine. Promjene na poziciji obaveze za PDV tokom 2016. godine:

Opis	Iznos	
	Potraživanja	Obaveze
Početno stanje		41.031
Izlazni PDV u 2016.		586.339
Ulazni PDV u 2016.	38.057	
Plaćeni PDV u 2016.	550.885	
Ukupno	588.942	627.370
Konačni saldo		38.428

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

5.2. Pozajmice

Na ovoj bilansnoj poziciji na dan 31.12.2016. godine je iskazana obaveza za pozajmicu iz ranijeg perioda u iznosu od 3.000 KM.

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
UZUS (pozajmica)	3.000	3.000

5.3. Autorski honorari (rezervisanje)

U bilansu stanja na dan 31.12.2016. godine je iskazana rezervacija za autorske honorare u iznosu od 3.040.876 KM, kako slijedi:

Opis	Iznos	
	31.12.16.	31.12.15.
Autorski honorari (rezervisanje)	3.040.876	2.192.091

Promjena u visini rezervisanog iznosa (obaveze) na dan 31.12.2016. godine u odnosu na rezervisani iznos (obavezu) na dan 31.12.2015. godine jednaka je rezervaciji za autorske honorare (rashod) u bilansu uspjeha za period 01.01.-31.12.2016. godine (848.785 KM).

6. NOVČANI TOKOVI

U 2016. godini je ostvaren pozitivan novčani tok (ukupni prilivi veći od ukupnih odliva) u iznosu od 808.935 KM (početna gotovina 832.257 KM, krajnja gotovina 1.641.192 KM). Od navedenog iznosa, neto novčani priliv u iznosu od 840.465 KM se odnosi na operativne aktivnosti Udruženja, dok se iznos odliva od 31.530 KM odnosi na nabavku opreme i inventara.

7. UGOVORI SA KORISNICIMA AUTORSKIH PRAVA

Članom 23. stav 1. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava („Sl. glasnik BiH“, br. 63/10) propisano je da se visina i način izračunavanja naknade koju korisnik mora da plati kolektivnoj organizaciji za korištenje autorskog djela iz njenog repertoara određuje tarifom. Prema stavu 2. istog člana tarifa se određuje kolektivnim ugovorom između kolektivne organizacije i reprezentativnog udruženja korisnika ili, ako to nije moguće, ugovorom sa pojedinačnim korisnikom, odnosno odlukom Vijeća za autorsko pravo. Do drukčije pravosnažne odluke Vijeća za autorsko pravo, smatra se da su tarife određene spomenutim ugovorima primjerene.

U skladu sa citiranim odredbama Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava, tarife su utvrđene jednim kolektivnim i pojedinačnim ugovorima prema kategorijama korisnika autorskih muzičkih djela.

Revizijom su obuhvaćeni pojedinačni ugovori, odabrani metodom slučajnog uzorka, sa ciljem utvrđivanja da li su ugovorene naknade u skladu sa važećim tarifama, odnosno da li su naknade ugovorene jednoobrazno za sve kategorije korisnika autorskih prava. Ugovori su grupisani po kategorijama korisnika, kako slijedi:

7.1. Elektronski mediji (RTV emiteri)

AMUS je zaključio Kolektivni ugovor sa Reprezentativnim udruženjem korisnika, koga čine tri asocijacije emitera: Asocijacija privatnih radio i TV stanica BiH (PEM), Asocijacija elektronskih medija u BiH (AEM) i Udruženje lokalnih radio stanica RS (URS).

Kolektivni ugovor je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, br. 80/12 od 01.10.2012. godine, nakon čega su uslijedili aneksi Ugovora. Anex I Ugovora objavljen je u „Službenom glasniku BiH“, br. 25/13 od 02.04.2013. godine, a Anex II u „Službenom glasniku BiH“, br. 70/13 od 10.09.2013. godine.

Na osnovu Kolektivnog ugovora AMUS je sa emiterima zaključivao pojedinačne ugovore. U 2016. godini je zaključeno 10 takvih ugovora:

1. Naša TV d.o.o. Mostar
2. „Open Broadcast Network“ d.d. Sarajevo
3. JU „Centar za kulturu i informisanje“ Banovići
4. JP RTV TK Tuzla
5. AlJazeera Balkans d.o.o. Sarajevo
6. Udruga „Društvo Breščana“ - Zavičajni radio Breške
7. Omladinski komunikativni centar Banja Luka
8. Smart televizija d.o.o. Tešanj
9. „NTV JATA“ d.o.o. Srebrenik
10. Info Plus d.o.o. Gradiška

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Izvršili smo kontrolu fakturisanja usluge za sljedećih 6 emitera:

- Open Broadcast Network d.d. (TV OBN)
- Radio Stari Grad d.o.o.
- Radio Dobre Vibracije d.o.o.
- Radio Slon (Vidik d.o.o.)
- RTV Goražde d.o.o.
- Alternativna TV d.o.o.

RTV emiterima se u skladu sa Aneksom III Kolektivnog ugovora u vezi sa korištenjem muzičkih djela emitovanjem (Službeni glasnik BiH br. 36/16) od mjeseca juna 2016. godine smanjuje postotak za obračun autorske naknade kako slijedi:

do mjeseca juna 2016. godine:

- 3,20% za korisnika koji emituje radio program,
- 2,40% za korisnika koji emituje rtv program,
- 1,60% za korisnika koji emituje tv program.

od mjeseca juna 2016. godine:

- 2,40% za korisnika koji emituje radio program,
- 1,80% za korisnika koji emituje rtv program,
- 1,20% za korisnika koji emituje tv program.

Napomena: Obračun za tekuću godinu se vrši po osnovu finansijskih pokazatelja iz prethodne godine, pa tako za 2016. godinu po osnovu finansijskih pokazatelja iz 2015. godine.

Korisnicima se do dostavljanja finansijske dokumentacije potrebne za obračun autorske naknade u tekućoj godini nastavlja fakturirati iznos iz prethodne godine, a razlika se nakon obračuna reguliše putem knjižnih obavijesti.

TV OBN

Protiv pravnog lica „Open Broadcast Network“ d.d. Sarajevo se, zbog neizvršavanja zakonom predviđenih obaveza u pogledu plaćanja autorske naknade za emitovanje muzičkih djela u njihovom programu, vodio postupak pred sudom koji je okončan 23.6.2016. godine dogovorom da se dug za period od 01.07.2012. godine do 31.12.2015. godine u iznosu od 232.036,86 KM + PDV isplati u 24 jednake mjesečne rate, tako da mjesečna rata duga iznosi 9.668,20 KM + PDV.

U 2016. godini je sa OBN d.d. Sarajevo zaključen Ugovor o neisključivom ustupanju prava korištenja muzičkih djela sa repertoara AMUS br. UTV-018/16 od 05.05.2016. godine i dogovoreno je da se uz mjesečnu ratu po osnovu ugovora u iznosu od 4.914,67 KM + PDV

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

(osnov za obračun popunjen Obrazac za 2015. godinu) fakturiše i mjesečna rata duga. Anexom I ugovora predviđena je retroaktivna primjena od 01.01.2016. godine. Anexom II ugovora izvršeno je usklađivanje sa izmijenjenom tarifom usluga (tj. sa anexom III Kolektivnog ugovora).

U 2016. godini korisniku usluga OBN d.d. je fakturisana naknada u brutto iznosu od 194.680,72 KM, a što se sastoji iz fakture 5519-URS/16 u brutto iznosu od 85.309,95 KM i 7 redovnih faktura u brutto iznosu od po 15.624,41 KM.

Pojašnjenje za Fakturu 5519-URS/16:

Shodno gore navedenom, faktura broj 5519-URS/16 odnosi se na:

- 5 mjesečnih rata gore navedenog duga u iznosu od 9.668,20 + PDV i 5 mjesečnih faktura iz 2016. godine (januar-maj 2016. godine) u iznosu od 4.914,67 KM + PDV.

$$\begin{aligned} & 5 \times 9.668,20 \text{ KM} + \text{PDV (5 mjesečnih rata duga)} \\ & + 5 \times 4.914,67 \text{ KM} + \text{PDV (5 redovnih mjesečnih faktura po Ugovoru)} \\ & 72.914,40 \text{ KM} + \text{PDV} = 85.309,85 \text{ KM} \end{aligned}$$

Pojašnjenje za redovno fakturisanje u iznosu od 15.624,41 KM:

S obzirom da je u 2016. godini zaključen Aneks III Kolektivnog Ugovora, kojim se umanjuje tarifni postotak autorske naknade sa 1,6% na 1,2% za TV od juna 2016. godine, umanjuje se i iznos mjesečne fakture za 2016. godinu sa 4.914,67 + PDV na 3.686,00 KM + PDV tako da se od juna fakturiše mjesečna rata duga + redovna mjesečna faktura za 2016. godinu.

$$\begin{aligned} & 9.668,20 \text{ KM} + \text{PDV (rata duga)} \\ & + 3.686,00 \text{ KM} + \text{PDV (redovna mjesečna faktura)} \\ & 13.354,20 \text{ KM} + \text{PDV} = 15.624,41 \text{ KM} \end{aligned}$$

Tokom 2016. godine je fakturisan brutto iznos od ukupno 194.680,72 KM, a naplaćeno je ukupno 78.122,05 KM.

Radio Stari Grad

U 2016. godini je fakturisana naknada u ukupnom brutto iznosu od 13.817,51 KM, a što se sastoji iz 5 faktura (januar-maj) u iznosu od po 1.285,76 KM i 7 faktura (juni-decembar) u iznosu od po 1.055,53 KM.

Ugovor o neisključivom ustupanju prava korištenja muzičkih djela sa repertoara AMUS br. URS-161/12 zaključen je 08.01.2013. godine. Anexom III Ugovora izvršeno je usklađivanje sa izmijenjenom tarifom usluga (tj. sa anexom III Kolektivnog ugovora).

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Fakturisanje u periodu januar-maj 2016. godine izvršeno je na osnovu obračuna naknade prema Obrascu sa finansijskim pokazateljima za 2014. godinu. Fakturisanje u periodu juni-decembar 2016. godine izvršeno je na osnovu obračuna naknade prema Obrascu sa finansijskim pokazateljima za 2015. godinu.

Tokom 2016. godine je fakturisan brutto iznos od ukupno 13.817,51 KM, a naplaćeno je ukupno 14.047,74 KM.

Radio Dobre Vibracije

U 2016. godini je fakturisana naknada u ukupnom brutto iznosu od 8.789,90 KM, a što se sastoji iz 5 faktura (januar-maj) u iznosu od po 851,20 KM i 7 faktura (juni-decembar) u iznosu od po 647,70 KM.

Ugovor o neisključivom ustupanju prava korištenja muzičkih djela sa repertoara AMUS br. URS-151/12 zaključen je 2013. godine. Anexom III Ugovora od 19.05.2016. godine izvršeno je usklađivanje sa izmijenjenom tarifom usluga (tj. sa anexom III Kolektivnog ugovora).

Fakturisanje u periodu januar-maj 2016. godine izvršeno je na osnovu obračuna naknade prema Obrascu sa finansijskim pokazateljima za 2014. godinu. Fakturisanje u periodu juni-decembar 2016. godine izvršeno je na osnovu obračuna naknade prema Obrascu sa finansijskim pokazateljima za 2015. godinu.

Tokom 2016. godine je fakturisan brutto iznos od ukupno 8.789,90 KM, a naplaćeno je ukupno 10.658,60 KM.

Radio Slon (Vidik d.o.o.)

U 2016. godini je fakturisana naknada u ukupnom brutto iznosu od 8.155,98 KM, a što se sastoji iz 5 faktura (januar-maj) u iznosu od po 850,60 KM, 7 faktura (juni-decembar) u iznosu od po 596,70 KM i knjižne obavijesti u iznosu od -274,48 KM.

Ugovor o neisključivom ustupanju prava korištenja muzičkih djela sa repertoara AMUS br. URS-018/12 zaključen je 25.10.2012. godine. Anexom III Ugovora od 26.05.2016. godine izvršeno je usklađivanje sa izmijenjenom tarifom usluga (tj. sa anexom III Kolektivnog ugovora).

Fakturisanje u periodu januar-maj 2016. godine izvršeno je na osnovu obračuna naknade prema Obrascu sa finansijskim pokazateljima za 2014. godinu. Fakturisanje u periodu juni-decembar 2016. godine izvršeno je na osnovu obračuna naknade prema Obrascu sa finansijskim pokazateljima za 2015. godinu.

Tokom 2016. godine je fakturisan brutto iznos od ukupno 8.155,98 KM, a naplaćeno je ukupno 11.812,20 KM.

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

RTV Goražde

U 2016. godini je fakturisana naknada u ukupnom brutto iznosu od 12.020,28 KM, a što se sastoji iz 6 faktura (januar-juni) u iznosu od po 278,30 KM, 6 faktura (juli-decembar) u iznosu od po 144,32 KM, vanredne fakture u iznosu od 850,00 KM i fakture 1563-URS/16 na iznos od 8.634,56 KM u vezi sa sporazumnim rješenjem sudskog spora od 19.01.2016. godine (sudska nagodba).

Ugovor o neisključivom ustupanju prava korištenja muzičkih djela sa repertoara AMUS br. RTV-053/15 zaključen je 01.11.2015. godine. Anexom I Ugovora od 24.05.2016. godine izvršeno je usklađivanje sa izmijenjenom tarifom usluga (tj. sa anexom III Kolektivnog ugovora).

Fakturisanje u periodu januar-juni 2016. godine izvršeno je na osnovu obračuna naknade prema Obrascu sa finansijskim pokazateljima za 2014. godinu. Fakturisanje u periodu juli-decembar 2016. godine izvršeno je na osnovu obračuna naknade prema Obrascu sa finansijskim pokazateljima za 2015. godinu.

Tokom 2016. godine je fakturisan brutto iznos od ukupno 12.020,28 KM, a naplaćeno je ukupno 5.298,88 KM.

Alternativna TV

U 2016. godini je fakturisana naknada u ukupnom brutto iznosu od 10.226,90 KM, a što se sastoji iz 5 faktura (januar-maj) u iznosu od po 1.068,32 KM, 7 faktura (juni-decembar) u iznosu od po 748,31 KM i knjižne obavijesti u iznosu od -352,87 KM.

Ugovor o neisključivom ustupanju prava korištenja muzičkih djela sa repertoara AMUS br. UTV-034/14 zaključen je 23.05.2014. godine. Anexom I Ugovora od 30.05.2016. godine izvršeno je usklađivanje sa izmijenjenom tarifom usluga (tj. sa anexom III Kolektivnog ugovora).

Fakturisanje u periodu januar-juni 2016. godine izvršeno je na osnovu obračuna naknade prema Obrascu sa finansijskim pokazateljima za 2014. godinu. Fakturisanje u periodu juli-decembar 2016. godine izvršeno je na osnovu obračuna naknade prema Obrascu sa finansijskim pokazateljima za 2015. godinu.

Tokom 2016. godine je fakturisan brutto iznos od ukupno 10.226,90 KM, a naplaćeno je ukupno 11.186,94 KM.

7.2. Kablovski emiteri

U ovoj kategoriji korisnika su tokom 2016. godine zaključeni sljedeći ugovori:

1. Telemach grupa kablovskih operatera - Sporazum

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

2. Media Sky d.o.o. Živinice
3. KTV d.o.o. Zavidovići
4. Telnet d.o.o. Sarajevo - anex 1 ugovora
5. BH Telecom - anex 2 ugovora.

Izvršili smo kontrolu fakturisanja kod tri najveća kablovska operatera.

BH Telecom

Ugovor o davanju dozvole za kablovsko/IPTV i ostalo reemitiranje muzičkih djela zaključen je 24.07.2013. godine sa BH Telecom d.d. Sarajevo. Prema Ugovoru, naknada za kablovsko reemitovanje muzičkih djela iznosi 3,50 KM po pretplatniku godišnje. Obračun naknade vrši se mjesečno, na osnovu broja pretplatnika koji dostavi operater. Aneksom I Ugovora zaključenim 06.03.2015. godine produžen je rok važenja ugovora do 31.12.2016. godine. Anexom II Ugovora zaključenim 26.12.2016. godine se, počev od 01.12.2016. godine, naknada za kablovsko reemitovanje muzičkih djela smanjuje na 3,15 KM po pretplatniku godišnje.

Prema fakturi br. 10552-KE-16 od 10.10.2016. godine, naknada za septembar 2016. godine za 154.767 korisnika iznosi 44.882,43 KM + PDV (154.767 x 0,29 KM).

Tokom 2015. godine je fakturisan iznos od brutto 612.317,27 KM (sa uklj. PDV), a naplaćeno je ukupno 603.400,92 KM.

Telemach

Ugovor o davanju dozvole za kablovsko reemitiranje muzičkih djela zaključen je 30.12.2014. godine sa Telemach d.o.o. Sarajevo. Prema Ugovoru, naknada za kablovsko reemitovanje muzičkih djela iznosi 3,15 KM po pretplatniku godišnje. Obračun naknade vrši se mjesečno, na osnovu broja pretplatnika koji dostavi operater.

Dana 01.01.2016. godine je između Udruženja AMUS i kablovskih operatera iz Telemach grupe (Telemach, KATV HS, KHB Net, M&H Company, BHB Cable TV i Total TV BH) zaključen Sporazum o privremenom rješavanju prava za kablovsko reemitiranje muzičkih djela. Istim se određuje mjesečna naknada u 2016. godini od 3,50 KM (+PDV) po pretplatniku prema zadnjem obračunatom broju pretplatnika za decembar 2015. godine, tj u iznosu od 66.010,00 KM (+PDV). Dana 01.06.2016. godine je zaključen Aneks I Sporazuma, kojim se određuje pristupanje firme Global Internet ovom Sporazumu, kao i mjesečna naknada za kablovsko reemitiranje počev od 01.05.2016. godine u iznosu od 66.263,84 KM (+PDV). Anexom II Sporazuma od 30.09.2016. godine se važenje Sporazuma produžava do 31.10.2016. godine. Anexom III Sporazuma od 30.09.2016. godine se važenje Sporazuma produžava do 31.12.2016. godine.

Prema fakturi broj 10471-KE/16 od 30.09.2016. godine, naknada za septembar 2016. godine iznosi 66.263,84 KM + PDV.

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Tokom 2016. godine je fakturisan iznos od brutto 898.003,12 KM (sa uklj. PDV), a naplaćeno je ukupno 848.815,21 KM.

AKOP Net

AMUS je dana 19.04.2013. godine zaključio Ugovor o davanju dozvole za kablovsko reemitiranje muzičkih djela koje obavljaju članovi Asocijacije kabel operatera i distributera mrežnih usluga u BiH (AKOP) sa AKOP-om, kao punomoćnikom članova. Prema Ugovoru, naknada za kablovsko reemitovanje muzičkih djela iznosi 3,50 KM po pretplatniku godišnje, odnosno, po umanjenju za popust od 10% na ime objedinjenog plaćanja i garancije minimalne naplate, 3,15 KM po pretplatniku godišnje. Obračun naknade vrši se mjesečno, na osnovu broja pretplatnika koji dostavi AKOP BiH. Aneksom I Ugovora, zaključenim 27.12.2013. godine, izmijenjen je član 6. stav 1. i član 7. stav 1. Ugovora, tako da se umjesto AKOP-u, fakture ispostavljaju društvu AKOP Net d.o.o. Sarajevo do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec, koji vrši objedinjeno plaćanje naknada za sve članove AKOP-a.

Prema fakturi broj 10520-KE/16 od 28.09.2016. godine, naknada za septembar 2016. godine za 208.534 pretplatnika iznosi 54.740,18 KM + PDV (208.534 x 0,2625 KM).

Tokom 2016. godine je fakturisan iznos od brutto 793.131,56 KM (sa uklj. PDV), a naplaćeno je ukupno 811.281,74 KM.

7.3. Tržni centri, trgovinski lanci i poslovno-prodajni prostori

Sa ovom kategorijom korisnika autorskih prava AMUS je zaključivao pojedinačne ugovore, od kojih su ugovori zaključeni sa "BBI Centrom", "Zara BiH" i "DM Drogerie Markt" objavljeni u "Službenom glasniku BiH", br. 70/13 i 34/14. Imajući u vidu da sa ovom kategorijom korisnika nije zaključen kolektivni ugovor sa reprezentativnim udruženjem, upućen je poziv za pregovore, koji je objavljen u "Službenom glasniku BiH", br. 53/14 od 02.07.2014. godine.

U 2016. godini je u ovoj kategoriji zaključeno jedan ili više ugovora sa 82 korisnika usluga AMUS:

1. Tom Tailor d.o.o.
2. Dioptic d.o.o.
3. Senex d.o.o.
4. RK Boska
5. New Yorker BH d.o.o.
6. Trend M&V d.o.o.
7. Fructa Trade d.o.o.
8. Hayat d.o.o.
9. STR Stil
10. STR San
11. Mega centar d.o.o.
12. Đurić MBB d.o.o.
13. Zvoničanka d.o.o.

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

14. Intesa Sanpaolo Bank d.d.
15. Samoposluga Đurić
16. Transport d.o.o.
17. Cortix d.o.o. (2 ugovora)
18. Enco d.o.o.
19. Fitnes centar 4 life
20. Fama d.o.o.
21. Batuhan d.o.o.
22. Unicredit Bank a.d. Banja Luka
23. Magaza d.o.o.
24. Raiffeisen bank d.d. Sarajevo (3 ugovora)
25. FIS d.o.o.
26. Stratego d.o.o.
27. Oner d.o.o.
28. Piramida Mostar
29. Koton Textile Limited d.o.o.
30. Domod d.o.o.
31. Ideal petrol d.o.o.
32. Kupi tehniku d.o.o.
33. Golijat d.o.o.
34. Benefit d.o.o.
35. Hoše Komerc
36. Tema Retail d.o.o. (4 ugovora)
37. S-SPV
38. Legend d.o.o. Bijeljina
39. NIS Petrol d.o.o.
40. G petrol d.o.o.
41. Impotranne d.o.o. (2 ugovora)
42. Mozart d.o.o. Banja Luka
43. Deichmann obuća d.o.o.
44. Antunović d.o.o. Brčko
45. Planet obuća d.o.o.
46. DM drogerie d.o.o.
47. Interactiv d.o.o.
48. Balcanica d.o.o.
49. B&B New Look export import d.o.o.
50. Office shoes BH d.o.o. (2 ugovora)
51. BBI Real estate d.o.o.
52. Sport vision d.o.o.
53. N Sport d.o.o.
54. Sani Grand City d.o.o.
55. Agromehanika Komerc d.o.o.
56. Oil AC d.o.o. Mostar
57. SRC Korak Mostar
58. Čule Promet d.o.o.
59. Braća Lazić d.o.o.

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

60. Čajevac Mega Centar Banja Luka
61. Potoci Benz d.o.o.
62. UG Univerzum Banja Luka
63. Bingo d.o.o. export import
64. Holdina d.o.o.
65. Energopetrol d.d.
66. D-group
67. Kraš trgovina d.o.o.
68. Zara BH d.o.o.
69. Pull&bear BH d.o.o.
70. Bershka BH d.o.o.
71. Stradivarius BH d.o.o.
72. Massimo Dutti BH d.o.o.
73. Ab Line d.o.o.
74. NGA d.o.o.
75. BB Sport d.o.o.
76. Sportski fitnes klub Sarajevo
77. Edo Sald d.o.o.
78. Alma Ras d.o.o.
79. Body Art d.o.o.
80. Čavkunović d.o.o.
81. IGM d.o.o. Visoko
82. Inoma d.o.o.

Izvršili smo kontrolu fakturisanja kod: Konzum d.o.o. Sarajevo, Bingo d.o.o. Tuzla i FIS d.o.o. Vitez.

Konzum d.o.o.

Tokom 2016. godine je fakturisana ukupna naknada u brutto iznosu od 116.928,08 KM, dok je tokom godine naplaćena naknada u istom iznosu.

Dana 31.01.2016. godine ispostavljena je faktura br. 622-TC/16 u brutto iznosu od 101.328,08 KM, u skladu sa Ugovorom o korištenju zaštićenog repertoara putem javnog izvođenja autorskih muzičkih djela u prodajnim centrima Konzum d.o.o. Sarajevo. Naknada za javno saopštavanje muzičkih djela u višenamjenskim poslovnim objektima korisnika je utvrđena prema Tarifi Kolektivne organizacije:

Do 50m2	50 bodova
Od 51m2 do 100m2	75 bodova
Od 101 m2 do 200 m2	100 bodova
Od 201 m2 do 300 m2	150 bodova
Od 301 m2 do 400 m2	200 bodova
Od 401 m2 do 800 m2	300 bodova
Od 801 m2 do 1500 m2	500 bodova

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Svaki dodatni 400m² 100 bodova
(vrijednost boda: 0,22 KM + PDV mjesečno)

Ukupna površina korisnog prostora korisnika iznosi 87.599 m² (prodaja, hol, ugostiteljski prostori), što ukupno iznosi 36.450 bodova (računa se pojedinačno za svaki objekat u kome se emituje interni radio). $36.450 \text{ bodova} \times 0,22 \text{ KM} = 8.019,00 \text{ KM} + \text{PDV}$. Iznos ukupne godišnje naknade se umanjuje za 10%, ukoliko korisnik jednokratno izmiri cjelokupan godišnji iznos (što se dogodilo u januaru), tako da je fakturisana godišnja naknada u iznosu od 86.605,20 KM + PDV.

Fakturisani iznos od 15.600,00 KM od 31.12.2016. godine odnosi se na Sudsku nagodbu od 28.12.2015. godine: po osnovu autorske naknade za neovlašteno korištenje autorskih muzičkih djela, za period počev od 19.08.2014. godine zaključno sa 31.12.2015. godine, tuženi je dužan platiti tužitelju ukupan iznos od 20.000,00 KM + PDV, u 18 jednakih mjesečnih rata. Dvanaest mjesečnih rata tokom 2016. godine iznosi brutto 15.600,00 KM.

Bingo d.o.o.

Tokom 2016. godine je fakturisana ukupna naknada u brutto iznosu od 107.425,84 KM, a naplaćena u iznosu od 90.952,24 KM. Ispostavljeno je 9 faktura u brutto iznosu od po 8.275,41 KM i 4 fakture u brutto iznosu od po 8.236,80 KM.

Dana 23.05.2016. godine zaključen je Ugovor o korištenju zaštićenog repertoara putem javnog saopštavanja autorskih muzičkih djela u objektima br. 032-TC/16. Naknada za javno saopštavanje muzičkih djela u višenamjenskim poslovnim objektima korisnika je utvrđena prema Tarifi Kolektivne organizacije (vidjeti Konzum d.o.o.). Ukupna mjesečna naknada je kalkulisana kako slijedi: $32.150 \text{ bodova} \times 0,22 \text{ KM} = 7.073,00 + \text{PDV}$, uz mogućnost popusta od 10% u slučaju jednokratne uplate godišnjeg iznosa.

Tokom godine je fakturisano brutto 107.425,84 KM, a naplaćeno je ukupno 90.952,24 KM.

FIS d.o.o.

Tokom godine je fakturisana brutto naknada u ukupnom iznosu od 59.665,32 KM, što se sastoji od 10 faktura u brutto iznosu od 4.890,60 KM i 2 fakture u brutto iznosu od 5.379,66 KM.

Brutto naknada u iznosu od 4.890,60 KM je fakturisana na osnovu Ugovora o o korištenju zaštićenog repertoara putem javnog saopštavanja autorskih muzičkih djela u objektima od 01.22.2014. godine.

Dana 12.10.2016. godine zaključen je novi Ugovor br. 086-TC/16. Naknada za javno saopštavanje muzičkih djela u višenamjenskim poslovnim objektima korisnika je utvrđena prema Tarifi Kolektivne organizacije (vidjeti Konzum d.o.o.). Ukupna mjesečna naknada je kalkulisana kako slijedi: $20.900 \text{ bodova} \times 0,22 \text{ KM} = 4.598,00 \text{ KM} + \text{PDV}$, uz mogućnost popusta od 10% u slučaju jednokratne uplate godišnjeg iznosa.

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Tokom godine je fakturisano brutto 59.655,32 KM, a naplaćeno je ukupno 64.066,86 KM.

7.4. Ugostiteljstvo

Kao i sa prethodnom kategorijom korisnika i u ovoj kategoriji korisnika autorskih prava AMUS je zaključivao pojedinačne ugovore, od kojih su ugovori zaključeni sa UR Caffè bar "Havana" Sarajevo i hotelom "Pahuljica" d.o.o. Travnik objavljeni u "Službenom glasniku BiH", br. 25/14. Imajući u vidu da sa ovom kategorijom korisnika AMUS nije zaključio kolektivni ugovor sa reprezentativnim udruženjem, u 2014. godini je ponovo upućen poziv za pregovore, koji je objavljen u "Službenom glasniku BiH", br. 53/14 od 02.07.2014. godine.

U 2016. godini je u ovoj kategoriji zaključeno jedan ili više ugovora sa 44 korisnika usluga AMUS:

1. Minerva Bijeljina
2. Platani Trebinje
3. ZAH d.o.o. Bosanska Krupa
4. Step by step Company Sarajevo
5. Hetmos Mostar hoteli d.d.
6. Apart hotel Amicus Mostar
7. Hotel Bosna a.d. Banja Luka
8. Garden city hotel d.o.o. Konjic
9. Kostelski buk d.o.o. Bihać
10. ZTR Banja Vrućica (4 ugovora)
11. GTI BH d.o.o. Lukavac
12. Hotel Talija d.o.o. Banja Luka
13. City boutique Sarajevo
14. Bulet d.o.o. Tuzla PJ Motel Royal
15. Motel Gajić Doboj
16. Vrbas d.o.o. Donji Vakuf
17. Ski Rostovo Bugojno
18. Međugorje imovina d.o.o. (2 ugovora)
19. Sport centar d.o.o. Međugorje
20. Granimir & coo Čitluk
21. Hotel Tehnograd d.o.o. Tuzla
22. Sloboprom S d.o.o. Brčko
23. Hotel Park Brčko
24. Vila Cicibela Brčko
25. Royal Residance d.o.o.
26. Hotel Heco d.o.o. Sarajevo
27. Klemo d.o.o. Međugorje
28. LP Park Doboj
29. Qowo d.o.o. Banja Luka (2 ugovora)
30. Co. St Georgije d.o.o. Banja Luka
31. Emiran d.o.o. Sarajevo

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

- 32. Hotel Divan Sarajevo
- 33. Rudar d.o.o. Tuzla
- 34. Maksumić komerc d.o.o. Konjic
- 35. Hotel Bosna I
- 36. Mikkele d.o.o. Sarajevo
- 37. Kristal komerc d.o.o. Konjic
- 38. HTD Hotel Grand Sarajevo
- 39. Lake Hospitality d.o.o. Sarajevo
- 40. Hotel Sarajevo d.o.o.
- 41. Relax tours d.o.o. Sarajevo
- 42. Hotel Andrićev konak d.o.o. Višegrad
- 43. Grand hotel Bristol Sarajevo
- 44. Malak group d.o.o.

Izvršili smo kontrolu fakturisanja usluge kod pravnih lica: Platani d.o.o. Trebinje, Hotel Bosna a.d. Banja Luka i Kostelski Buk d.o.o. Bihać.

Platani d.o.o. Trebinje

Tokom 2016. godine je fakturisana brutto naknada u ukupnom iznosu od 2.049,84 KM, a naplaćena u iznosu od 1.024,92 KM.

Dana 11.04.2016. godine je zaključen Ugovor o neisključivom ustupanju prava autorskih muzičkih djela za oblik javnog saopštavanja "mehanička muzika" br. 002-UH/16 (Z-3) na period od 12 mjeseci (01.04.2016.-31.03.2017. godine).

U pitanju je hotel sa 3 zvjezdice što iznosi 750 bodova, sa 25 ležajeva što iznosi 1500 bodova i caffè bar do 50 sjedećih mjesta što iznosi 700 bodova. Ukupno 2950 bodova x 0,10 KM = 295,00 KM + PDV mjesečno. Na tu cijenu AMUS odabira popust od 60%, ako korisnik uredno izmiruje sve obaveze do 15-og u mjesecu za prethodni mjesec. Popust se odobrava u cilju uspostavljanja uspješne poslovne saradnje, za prvu godinu ugovornog odnosa (po Odluci Upravnog odbora AMUS).

Hotel Bosna a.d. Banja Luka

Tokom 2016. godine je fakturisana brutto naknada u ukupnom iznosu od 5.420,33 KM, a naplaćena u iznosu od 3.477,25 KM.

Dana 07.06.2016. godine je zaključen Ugovor o neisključivom ustupanju prava autorskih muzičkih djela za oblik javnog saopštavanja "mehanička muzika" br. 010-I-IP/16, na period od 12 mjeseci (10.06.2016.-09.06.2017. godine).

U pitanju je hotel sa 4 zvjezdice što iznosi 1000 bodova, sa 227 ležajeva što iznosi 5000 bodova, restoran do 50 sjedećih mjesta što iznosi 700 bodova i caffè bar do 80 mjesta što iznosi 1000 bodova. Ukupno 7700 bodova x 0,10 KM = 770,00 KM + PDV mjesečno. Na tu cijenu AMUS

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

odobrava popust od 50%, ako korisnik uredno izmiruje sve obaveze do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. Popust se odobrava u cilju uspostavljanja uspješne poslovne saradnje, za prvu godinu ugovornog odnosa (po Odluci Upravnog odbora AMUS).

Hotel Kostelski Buk

Tokom 2016. godine je fakturisana brutto naknada u ukupnom iznosu od 2.457,00 KM, a naplaćena u istom iznosu.

Dana 30.06.2016. godine je zaključen Ugovor o neisključivom ustupanju prava autorskih muzičkih djela za oblik javnog saopštavanja "mehanička muzika" br. 013-UH/16 (Z-3), na period od 12 mjeseci (01.07.2016.-31.06.2017. godine).

U pitanju je hotel sa 4 zvjezdice što iznosi 1000 bodova, sa 100 ležajeva što iznosi 2500 bodova i restoran sa muzikom uživo do 100 sjedećih mjesta što iznosi 1500 bodova. Ukupno 5000 bodova x 0,10 KM = 500,00 KM + PDV mjesečno. Na tu cijenu AMUS odobrava popust od 65%, ako korisnik uredno izmiruje sve obaveze do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec. Popust se odobrava u cilju uspostavljanja uspješne poslovne saradnje, za prvu godinu ugovornog odnosa (po Odluci Upravnog odbora AMUS).

7.5. Priredbe – koncerti

Izvršili smo kontrolu fakturisanja usluge kod Magaza d.o.o. Sarajevo, Hayat d.o.o. Sarajevo i Beral Music d.o.o. Tuzla, za po jedan muzički događaj (priredbu - koncert).

Magaza d.o.o. Sarajevo

Dana 15.08.2016. godine je fakturisano 16.490,76 KM + PDV, na ime naknade za davanje dozvole za korištenje muzičkih djela, a na osnovu Ugovora br. SS-0124-UK/16 od 26.07.2016. godine (naznačen je datum isporuke usluge na 30.07.2016. godine).

Članom 3. Ugovora priređivač koncerta se obavezao platiti autorsku naknadu u skladu sa Tarifom naknada za javno izvođenje i priopćavanje javnosti muzičkih djela, u iznosu od 10% bruto prihoda od prodaje ulaznica, a najmanje 400,00 KM + PDV (Tarifa naknada za javno izvođenje i priopćavanje javnosti muzičkih djela, Službeni glasnik BiH, br. 43/11), uz ugovoren popust (8-10 hiljada prodatih karata 9% BP, 10-15 hiljada prodatih karata 8% BP, 15-20 hiljada prodatih karata 7% BP, 20-30 hiljada prodatih karata 6% BP, preko 30 hiljada prodatih karata 5% BP. Navedeni popust se odnosi isključivo na korisnike usluga koji su redovne platiše.

Prema izvještaju sa koncerta od 30.07.2016. godine (Dino Merlin, „Hotel Nacional“, Stadion Tušanj Tuzla) ostvaren je prihod u iznosu od 274.845,88 KM (bez PDV), uz prodanih 20.180 ulaznica, pa je obračunata naknada u korist AMUS u iznosu od 6% prihoda od ulaznica, u skladu sa uslovima Ugovora.

Beral Music d.o.o. Sarajevo

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Dana 24.10.2016. godine je fakturisano 5.550,00 KM + PDV, na ime naknade za davanje dozvole za korištenje muzičkih djela, a na osnovu Ugovora br. AZ-0147-UK/16 od 18.08.2016. godine (naznačen je datum isporuke usluge na 19.08.2016. godine).

Članom 3. Ugovora priređivač koncerta se obavezao platiti autorsku naknadu u skladu sa Tarifom naknada za javno izvođenje i priopćavanje javnosti muzičkih djela, u iznosu od 10% bruto prihoda od prodaje ulaznica, a najmanje 400,00 KM + PDV (Tarifa naknada za javno izvođenje i priopćavanje javnosti muzičkih djela, Službeni glasnik BiH, br. 43/11).

Prema izvještaju sa koncerta od 19.08.2016. godine (Željko Joksimović, Stadion Koševo Sarajevo) ostvaren je prihod u iznosu od 55.500,00 KM (bez PDV), uz prodanih 13.733 ulaznica, pa je obračunata naknada u korist AMUS u iznosu od 10% prihoda od ulaznica, u skladu sa uslovima Ugovora.

Hayat d.o.o. Sarajevo

Dana 06.06.2016. godine je fakturisano 4.431,20 KM + PDV, na ime naknade za davanje dozvole za korištenje muzičkih djela, a na osnovu Ugovora br. 074-UK/16 od 23.05.2016. godine (naznačen je datum isporuke usluge na 27.05.2016. godine).

Članom 3. Ugovora priređivač koncerta se obavezao platiti autorsku naknadu u skladu sa Tarifom naknada za javno izvođenje i priopćavanje javnosti muzičkih djela, u iznosu od 10% bruto prihoda od prodaje ulaznica, a najmanje 400,00 KM + PDV (Tarifa naknada za javno izvođenje i priopćavanje javnosti muzičkih djela, Službeni glasnik BiH, br. 43/11).

Prema izvještaju sa koncerta od 27.05.2016. godine (Miligram, Dvorana Zetra Sarajevo) ostvaren je prihod u iznosu od 44.311,97 KM (bez PDV), uz prodanih 4.133 ulaznica, pa je obračunata naknada u korist AMUS u iznosu od 10% prihoda od ulaznica, u skladu sa uslovima Ugovora.

Fakturisane naknade za korištenje autorskih muzičkih djela za sve kategorije korisnika u periodu 01.01.-31.12.2016. godine odgovaraju tarifi iz Kolektivnog ugovora zaključenog sa reprezentativnim udruženjem korisnika (Službeni glasnik BiH 43/11), odnosno pojedinačnim ugovorima zaključenim sa korisnicima ili njihovim asocijacijama. Svi odobreni popusti su usaglašeni sa tarifama i odlukama Upravnog odbora.

8. RASPODJELA AUTORSKIH NAKNADA

Od prezentiranih 480 izvještaja o raspodjeli naknada po osnovu autorskih prava (tantijema) izvršenoj u 2016. godini (Distribution Statement, software CoSIS), a za obračunski period 01.01.-31.12.2015. godine, izabrali smo uzorak od 32 autora/vlasnika autorskih prava (svi autori sa pojedinačnim učešćem u godišnjoj raspodjeli tantijema od preko 10.000 KM) kako bismo provjerili usaglašenost kalkuliranih iznosa naknada (tantijema) prema software CoSIS sa efektivnim isplatama za obračunski period 01.01.-31.12.2015. godine. Nismo uočili značajne neusaglašenosti između izvornog obračuna autorskih naknada tantijema (CoSIS) i efektivnih isplata (finansije i računovodstvo). Napomena: Obračunate neto naknade u iznosu manjem od 50 KM se ne isplaćuju.

Odabrali smo uzorak od tri autora (sa zbirnim učešćem u raspodjeli tantijema za period 01.01.-31.12.2015. godinu od cca. 100.000 KM), odnosno po jedno njihovo reprezentativno autorsko djelo, kako bismo izvršili provjeru usaglašenosti originalnih izvještaja o emitovanju autorskih djela dostavljenih od strane tri RTV emitera (NTV Hayat, TV Slon, Radio Kameleon) za period 01.01.-31.12.2015. godine i obrađenih izvještaja ista tri RTV emitera, koji predstavljaju informacioni input za raspodjelu prikupljenih sredstava odnosno isplatu tantijema autorima.

Nismo uočili značajne neusaglašenosti između broja emitovanja prikazanih u obrađenim izvještajima (koji predstavljaju input za raspodjelu sredstava) u odnosu na originalne izvještaje dostavljene od strane RTV emitera.

U revidiranom periodu 01.01.-31.12.2016. godine, raspodjela autorskih naknada (tantijema) je, u svim značajnim aspektima, izvršena u skladu sa Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava i Pravilnikom o ostvarivanju autorskih prava.

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

9. KONTROLA POREZNE UPRAVE FBiH

Dana 03.06.2016. godine Porezna Uprava FBiH - Odsjek za inspeksijski nadzor, a na osnovu prethodno izvršene kontrole, izdaje Rješenje br. 13-09-02-15-11-480/15 kojim se nalaže obvezniku Asocijacija AMUS da izvrši uplatu dodatno utvrđenih poreznih obaveza, po Zapisniku o inspeksijskom nadzoru br. 13-09-02-15-10-480/15 od 17.05.2016. godine, u ukupnom iznosu od 383.354 KM, od čega se obaveza u iznosu od 312.032 KM odnosi na glavni dug poreza na dohodak, dok se iznos od 71.321 KM odnosi na obračunatu zateznu kamatu, kako slijedi:

R. br.	Vrsta obaveze	Iznos obaveze	Uplaćeno	Za uplatu
1	Porez na dohodak	402.429	90.396	312.032
2	Kamata na porez na dohodak	71.321	0	71.321
	Ukupno	473.750	90.396	383.353

Poreznom kontrolom je obuhvaćen period od 01.01.2010.-25.05.2015. godine. Porezna kontrola je započeta još u maju 2015. godine ali je obustavljena Zaključkom Porezne uprave FBiH br. 13-9-02-15-11-480/15 od 10.06.2015. godine, do obezbjeđenja potrebnih uslova za nastavak kontrole. Prema obrazloženju Zaključka od 10.06.2015. godine, **inspeksijski nadzor nije moguće izvršiti jer je potrebno riješiti prethodno pitanje vezano za osnovicu oporezivanja i porezne obaveze koja proizilazi iz isplata tantijema.**

Dana 28.07.2015. godine, Asocijacija AMUS je Federalnom ministarstvu finansija uputila Upit br. 1497-GD/15. Federalno ministarstvo finansija je ovim aktom informisano o načinu na koji AMUS vrši obračun dažbina. Saglasno stavu Federalnog ministarstva finansija br. 05-02-7461-3/08 od 02.04.2009. godine (Predmet: Primjena odredbi Zakona o porezu na dohodak i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak koja se odnose na utvrđivanje i plaćanje akontacije poreza na dohodak od povremenog obavljanja drugih samostalnih djelatnosti), Asocijacija AMUS je vršila obračun dažbina (poreza i doprinosa) na autorske honorare kako slijedi: bruto iznos honorara koji AMUS isplaćuje autorima je umanjivan za priznate troškove autora u iznosu od 30% bruto honorara. Asocijacija AMUS obračunava doprinos za zdravstvo po stopi od 4% iz osnovice i doprinos za PIO po stopi od 6% na osnovicu (tzv. "mali doprinosi"), a potom i porez na dohodak po stopi od 10%. Do trenutka porezne kontrole kod AMUS, to je bio jedini zvanični stav Porezne uprave FBiH, kojim se Uprava AMUS rukovala prilikom obračuna dažbina u vezi za isplatama autorskih naknada. Aktom br. 1497-GD/15 od 28.07.2015. godine, Uprava AMUS traži od Ministarstva finansija odgovor da li je navedeni način obračuna dažbina kod AMUS ispravan.

Aktom br. 05-14-2-4978/15 od 28.09.2015. godine, Federalno ministarstvo finansija (FMF) se očituje na AMUS-ov upit. Prema stavu FMF, **"ukupan iznos prikupljenih sredstava od korištenja autorskih muzičkih djela nikako ne može biti predmetom nekog prethodnog**

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

umanjenja za troškove po osnovu obavljanja poslova kolektivnog ostvarivanja prava autora muzičkih djela prije nego što ista budu oporezovana”.

Rukovođeni naprijed navedenim Stavom FMF, inspektori Porezne uprave FBiH dovršavaju kontrolu započetu 25.05.2015. godine izdavanjem Zapisnika br. 13-09-02-15-10-480/15 od 17.05.2016. godine a potom i Rješenja br. 13-09-02-15-11-480/15 od 03.06.2016. godine.

Napomena: u postupku inspekcijuskog nadzora, inspektori su utvrdili da je AMUS osim poreza na dohodak, u kontrolisanom period obračunavao i uplaćivao doprinose za PIO (6%) i zdravstvo (4%), ali da iste nije trebao obračunavati i uplaćivati (za kontrolisani period 01.01.2010.-25.05.2015. godine, doprinose za PIO u ukupnom iznosu od 49.641 KM, doprinose za zdravstvo u ukupnom iznosu od 33.120 KM). Porezni obveznik se upućuje da podnese zahtjev za povrat ili za preknjiženje na drugu vrstu prihoda u okviru istih fondova.

Nezadovoljni dodatno utvrđenim poreznim obavezama, Uprava AMUS dana 15.06.2016. godine aktom br. 439-GD/16 ulaže Žalbu na Rješenje br. 13-09-02-15-11-480/15 od 03.06.2016. godine, gdje osporava dodatno utvrđenu poreznu obavezu u cijelosti, zbog pogrešne primjene materijalnih propisa, i to iz sljedećih razloga:

1. pogrešno utvrđena osnovica za obračun poreza na dohodak
2. pogrešno utvrđen trenutak nastanka porezne obaveze
3. korištenje nepotpunog Stava Federalnog ministarstva finansija

1. Pitanje osnovice za obračun poreza na dohodak

Suština žalbenih navoda po ovoj tački Žalbe je sadržana u sljedećem:

Do momenta kontrole Porezne uprave FBiH, AMUS je obračun poreza na dohodak vršio na način da je, nakon umanjenja za 30%, na izvršene isplate autorima obračunavao i uplaćivao porez na dohodak po stopi od 10%. Ovakav način obračuna i uplate zasnovan je na primjeni člana 12. stav (4) tačka 3) i člana 15. stav (8) Zakona (povremena samostalna djelatnost). Ovaj način obračuna i uplate poreza u skladu je i sa Instrukcijom Federalnog ministarstva finansija br. 05-02-7461-3/08 od 02.04.2009. godine, a koja je dostavljena Poreznoj upravi FBiH na postupanje.

Međutim, u postupku inspekcijuskog nadzora inspektori Porezne uprave FBiH su tek nakon prekida kontrole, traženja mišljenja i dostavljenog stava FMF br. 05-14-2-4978/15 od 28.09.2015. godine, zauzeli stav da ove isplate imaju karakter prihoda od imovinskih prava i da po tom osnovu trebaju biti oporezovani.

Rukovođeni stavom FMF da poreznu osnovicu za obračun čine ukupno naplaćeni prihodi od autorskih naknada AMUS, bez priznavanja troškova AMUS, Porezna uprava FBiH je za period

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

od 01.01.2013. do 25.05.2015. godine izvršila obračun poreza na dohodak kako slijedi u pregledu:

Godina	Naplaćeno od kupaca (sa PDV-om)	Naplaćeno od kupaca (bez PDV-a) (prihod)	Rashodi 20%	Osnovica za oporezivanje	Porez na dohodak
0	1	2 (1/1,17)	3 (2x0,20)	4 (2-3)	5 (4x0,10)
2013	1.976.179	1.689.042	337.808	1.351.233	135.123
2014	2.735.538	2.338.066	467.613	1.870.453	187.045
01.01.-25.05.15.	1.173.804	1.003.251	200.650	802.601	80.260
Ukupno	5.885.520	5.030.359	1.006.072	4.024.287	402.429

Ovaj obračun izvršen je sa pozivom na član 32. stav (3) Zakona o porezu na dohodak koji glasi: „Porez na dohodak od ustupanja imovinskih prava obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatilac dohotka kao porez po odbitku istovremeno sa isplatom dohotka i to primjenom stope od 10% na iznos isplaćene naknade umanjen za rashode iz člana 21. stav (5) ovog Zakona, bez prava na lični odbitak iz člana 24. ovog Zakona. Plaćeni porez smatra se konačnom poreznom obavezom i ovaj dohodak porezni obveznik ne unosi u godišnju poreznu prijavu.“

Članom 21. stav (5) Zakona o porezu na dohodak propisano je da rashodi koji se mogu odbiti od prihoda ostvarenih od vremenski ograničenog ustupanja imovinskih prava iznose 20% od prihoda ostvarenog po tom osnovu.

Dakle, prema citiranim odredbama Zakona o porezu na dohodak, osnovica za obračun poreza na dohodak od ustupanja imovinskih prava **predstavlja iznos isplaćene naknade autorima umanjen za 20% na ime priznatih rashoda**, a ne prihod naplaćen na žiro-račun AMUS umanjen za 20%, kao što su porezni inspektori u postupku kontrole primijenili.

2. Pitanje trenutka nastanka porezne obaveze

Suština žalbenih navoda po ovoj tački Žalbe je sadržana u sljedećem:

Obračun dodatno utvrđene porezne obaveze izvršen je od strane Porezne uprave FBiH sa pozivom na član 32. stav (3) Zakona o porezu na dohodak koji glasi: „Porez na dohodak od ustupanja imovinskih prava obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatilac dohotka kao porez po odbitku istovremeno sa isplatom dohotka i to primjenom stope od 10% na iznos isplaćene naknade umanjen za rashode iz člana 21. stav (5) ovog Zakona, bez prava na lični odbitak iz člana 24. ovog Zakona. Plaćeni porez smatra se konačnom poreznom obavezom i ovaj dohodak porezni obveznik ne unosi u godišnju poreznu prijavu.“

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Prema citiranom čl. 32. stav (3) Zakona, porez na dohodak od ustupanja imovinskih prava obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatilac dohotka kao porez po odbitku istovremeno sa isplatom dohotka.

Dakle, porezna obaveza nastaje u trenutku isplate dohotka autorima. Trenutak naplate prihoda od strane AMUS ne predstavlja trenutak isplate dohotka autorima, pa ne predstavlja ni trenutak nastanka porezne obaveze.

3. Stav Federalnog ministarstva finansija

Suština žalbenih navoda po ovoj tački Žalbe je sadržana u sljedećem:

Opredjeljujuće za nastavak kontrole i utvrđivanje poreznih obaveza za porezne inspektore bilo je mišljenje Federalnog ministarstva finansija od 28.09.2015. godine. Prema mišljenju Uprave AMUS, isto je nepotpuno, bez konkretnih uputa o načinu obračuna poreza na dohodak kod poreznog obveznika AMUS. Nakon toga, Porezna uprava je samoinicijativno, pogrešno tumačeći član 21. stav (5) i član 32. stav (3) Zakona o porezu na dohodak, učinila pogrešnu primjenu materijalnog propisa. Naime, Zakonom o porezu na dohodak, ni u jednom članu, nije propisano da je osnovica za obračun poreza na dohodak iznos naplaćene autorske naknade (od strane AMUS) umanjen za 20%, niti da je momenat naplate autorske naknade (od strane AMUS) trenutak nastanka porezne obaveze.

Protiv Rješenja Porezne uprave FBiH br. 13-09-02-15-11-480/15 od 03.06.2016. godine uložena je Žalba br. 439-GD/16 od 15.06.2016. godine.

Prema članu 76. Zakona o Poreznoj upravi FBiH (Sl. novine FBiH br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), na rješenje Porezne uprave kojim se utvrđuje dodatno razrezana porezna obaveza u postupku kontrole, porezni obveznik ima pravo žalbe. Kad prvostepeni organ nađe da je podnesena žalba dopuštena, pravovremena i izjavljena od ovlaštenog lica, a pobijeno rješenje nije zamijenio novim rješenjem, u skladu sa zakonom, dužan je bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam (8) dana od dana prijema žalbe poslati žalbu Ministarstvu na rješavanje. Ministarstvo kao drugostepeni organ rješava po žalbi u roku od trideset (30) dana od dana prijema žalbe od prvostepenog organa. Žalba odlaže izvršenje rješenja.

Prema izjavi Uprave AMUS, nadležno Federalno ministarstvo finansija nije izdalo Rješenje do okončanja aktivnosti na reviziji finansijskih izvještaja za 2016. godinu.

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

10. IZVJEŠTAJ O SUDSKIM SPOROVIMA

Prema informacijama koje su nam pružene od strane stručne službe AMUS, Udruženje je u svojstvu tužitelja u sljedećim aktivnim sudskim sporovima (vrijednost spora preko 10.000 KM):

Naziv suprotne strane	Vrijednost spora	Faza postupka	Zaključen ugovor
JP RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde	10.010 KM	Sudska nagodba zaključena 19.1.2016. godine na iznos od 9.485 KM	Da
Kalman d.o.o. Sarajevo	17.849 KM	Zaključena sudska nagodba 20.5.2015. godine na iznos od 47.172 KM kao i troškove postupka u iznosu od 2.220 KM i 58 KM.	Da
RTM-TV1 d.o.o. Mostar	263.268 KM	U fazi žalbe na presudu. Presudom je usvojen AMUS-ov preinačeni tužbeni zahtjev u dvostruko većem iznosu od inicijalno postavljenog. Žalba tužitelja od 8.11.2016. se odnosi na ostatak preinačenog tužbenog zahtjeva koji sud nije usvojio. Također podnesena žalba tuženog na presudu 15.11.2016.	Da
OBN	10.010 KM	Zaključena sudska nagodba 4.7.2016. godine.	Da
RTV BiH RTV FBiH RTRS	44.671 KM 57.996 KM 97.539 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
Informativno poslovni centar Kozarski vjesnik a.d. Prijedor	15.486 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
NIGD "DNN" D.O.O. Banja Luka	11.516 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
RADIO KLUB "ISKRA" ŠIPOVO	11.625 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
"HIT" d.o.o. Brčko Distrikt	26.319 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

RTV "VIKOM" Gradiška d.o.o.	10.754 KM	Čeka se zakazivanje pripremnog ročišta ili presuda zbog propuštanja.	Ne
NTV-IC d.o.o. Kakanj	10.010 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
Televizija Jedan d.o.o. Sarajevo	80.000 KM	U fazi glavne rasprave.	Ne
UR Caffè bar i disco klub Barlotti Sarajevo	11.100 KM	Zaključena sudska nagodba 25.1.2016. godine na iznos od 11.100 KM kao i PDV u iznosu od 1.887 KM, te ostale troškove u ukupnom iznosu od 4.052 KM	Da
Mrkulić Company d.o.o. Hotel Hollywood Sarajevo	16.800 KM	Faza glavne rasprave.	Ne
UR Hotel Rimski most Sarajevo	11.100 KM	Faza glavne rasprave.	Ne
Europa d.d. Sarajevo	13.472 KM	Presuda donesena dana 28.8.2015. godine na iznos od 13.760 KM i toroškove postupka u iznosu od 1.751 KM. Žalbeni postupak u toku.	Ne
Hoteli Ilidža	164.481 KM	Faza glavne rasprave.	Ne
UR NOĆNI BAR GOGO	18.127 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
Agencija SUNCE-Filuni d.o.o. Medjugorje-Čitluk, PJ Hotel Sole Medjugorje	18.954 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
"KOROS" d.o.o. PJ Hotel "Quercus" Čitluk	15.120 KM	Čeka se zakazivanje pripremnog ročišta ili presuda zbog propuštanja.	Ne
"AREIDA" d.o.o. PJ Hotel "MORGORJELO" Čapljina	21.600 KM	Čeka se zakazivanje pripremnog ročišta ili presuda zbog propuštanja.	Ne
HERCEG hotel doo Međugorje	19.080 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
Hotel "BROTNJO" d.d., Čitluk	14.500 KM	Čeka se zakazivanje pripremnog ročišta ili presuda zbog propuštanja.	Ne
Almira Travel Agency d.o.o. Mostar, PJ "Hotel Almira"	17.375 KM	Čeka se zakazivanje pripremnog ročišta ili presuda zbog propuštanja.	Ne
"UNION FOODS" d.o.o. PJ Etno selo "HERCEG"	46.080 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

Hotel Bevanda d.o.o.	20.520 KM	Čeka se zakazivanje pripremnog ročišta ili presuda zbog propuštanja.	Ne
Maksumić komerc d.o.o. trgovačko-ugostiteljsko društvo, PJ Motel Maksumić	17.100 KM	Čeka se zakazivanje pripremnog ročišta ili presuda zbog propuštanja.	Ne
Kristal komerc d.o.o., Musala b.b., PJ 2 Hotel Konak	12.600 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
Hotel Kaktus d.o.o. Čitluk	41.040 KM	Čeka se zakazivanje pripremnog ročišta ili presuda zbog propuštanja.	Ne
Hotel Ada d.o.o. , Blagaj b.b Mostar	43.020 KM	Čeka se zakazivanje pripremnog ročišta ili presuda zbog propuštanja.	Ne
"HOTEL MOSTAR"	14.450 KM	Čeka se zakazivanje pripremnog ročišta ili presuda zbog propuštanja.	Ne
Brodomer kur d.o.o. Široki Brijeg (Mepas Mall Mostar)	10.010 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
AZEL d.o.o. Sarajevo	10.010 KM	U fazi glavne rasprave.	Ne
Importanne centar	10.010 KM	Zaključena sudska nagodba dana 9.3.2016. godine na iznos od 3.089 KM i troškove postupka u iznosu od 923 KM	Zaključen sa sudsom nagodbom
KONZUM	10.050 KM	Zaključena sudska nagodba 28.12.2015. na iznos od 20.000 KM	Zaključen sa sudsom nagodbom
„CM-COSMETIC MARKET“ d.o.o. Vitez	10.010 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
BINGO d.o.o.	10.010 KM	Zaključena sudska nagodba dana 26.5.2016. godine na iznos od 41.377 KM	Zaključen sa sudsom nagodbom
"TROPIC MALOPRODAJA" d.o.o. Banja Luka	10.010 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
Nešković d.o.o. Bijeljina	98.308 KM	Čeka se zakazivanje pripremnog ročišta ili presuda zbog propuštanja.	Ne
"PENNY PLUS" d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u Sarajevu	44.479 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
BERAL MUSIC d.o.o. Tuzla	23.334 KM	Sudska nagodba zaključena dana 28.3.2016. godine na iznos od 3.348 KM i 350 KM za sudske takse.	Da
OFF SOUND International d.o.o. Sarajevo	31.875 KM	Presuda od 11.3.2016. godine na iznos od 15.730 KM, 7.865 KM na ime uvećanja naknade zbog neispunjenja obaveza iz ugovora i 5.799 KM na troškove postupka.	Da

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

LINDEN d.o.o. Sarajevo	14.962 KM	Sudska nagodba zaključena dana 24.3.2016. godine na iznos od 2.112 KM.	Da
Informativno poslovni centar Kozarski vjesnik a.d. Prijedor	15.486 KM	Tužba podnesena 15.1.2014. Očekuje se zakazivanje ročišta.	Da
NIGD "DNN" d.o.o. Banja Luka	11.516 KM	Tužba podnesena 4.9.2014. Očekuje se zakazivanje ročišta.	Da
Nezavisna televizija NTV-IC d.o.o. Kakanj	10.010 KM	Tužba podnesena dana 28.5.2015. Očekuje se zakazivanje ročišta.	Ne
Televizija Jedan d.o.o. Sarajevo	27.057 KM	U fazi pripremnog ročišta.	Ne
"SINE QUA NON" Udruženje za kolektivno ostvarivanje i zaštitu autorskih i srodnih prava Sarajevo i "SINE QUA NON" Društvo za pružanje intelektualnih usluga, za zastupanje i zaštitu autorskih prava d.o.o. Sarajevo	600.000 KM	Okončan prvostepeno i drugostepeno. Postupak u fazi revizije pred Vrhovnim sudom FBiH	N/A
"SINE QUA NON" Društvo za pružanje intelektualnih usluga, za zastupanje i zaštitu autorskih prava d.o.o. Sarajevo	102.026 KM	U fazi pripremnog ročišta.	
Mirza Hajrić	23.000 KM	Tužba povučena; Postupak okončan rješenjem od 28.11.2016.	N/A

Udruženje AMUS je u svojstvu tuženog u sljedećim aktivnim sudskim sporovima:

Naziv suprotne stranke	Vrijednost spora	Faza postupka	Zaključen ugovor
Senad Rožajac	25.450 KM	Okončan prvostepeni postupak. U toku postupak po žalbi	N/A
Hajrudin Varešanović	100.000 KM	U fazi pripremnog ročišta.	N/A
Vladimir Podany	10.100 KM	U fazi glavne rasprave.	N/A
Fahrudin Pecikoza	10.100 KM	U fazi pripremnog ročišta.	N/A

Po pitanju spora po tužbi bivšeg uposlenika Stručne službe AMUS Senada Rožajca, prvostepeni sud je djelimično usvojio postavljeni tužbeni zahtjev na način da je naložio tuženom da tužitelju za period 01.12.2011-30.11.2012. godine isplati naknadu plaće u iznosu 4.950 KM uz obavezu tuženog da za tužitelja uplati pripadajuće doprinose za PIO u iznosu od 1.650 KM, naknadu za ishranu u toku rada u iznosu od 1.655 KM, naknadu za prevoz na posao i sa posla u iznosu od

AMUS Sarajevo
Revizija finansijskih izvještaja za 2016. godinu

583 KM, naknadu regresa za 2012. i 2013. godinu u iznosu od 2.286 KM, sve sa zakonskim zateznim kamatama počev od 08.05.2014. godine pa do isplate u roku od 15 dana pod prijetnjom prinudnog izvršenja, dok je preostali dio tužbenog zahtjeva od 01.05-30.11.2011. godine i od 01.12.2012-30.04.2014. godine Sud odbio kao neosnovan i obavezao tužitelja da naknadi tuženom troškove spora u iznosu od 758 KM.

U Sarajevu, 14.03.2017. godine

RECONS d.o.o. Sarajevo



